

t69_rlsb_1

(TMSQMNtQUgjtrDEKSu81J8biGTi23Tx6rzR)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_rlsub_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_rlsub_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
 & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v5_rlvect_1 X0) \wedge \\
 & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 \\
 & X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
 & (\forall X2. ((v1_rlvect_1 X2) \wedge (m1_rlsub_1 X2 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\
 & ((v1_rlvect_1 X3) \wedge (m1_rlsub_1 X3 X0)) \Rightarrow ((k3_rlsub_1 X0 X1 X2 = k3_rlsub_1 \\
 & X0 X1 X3) \Leftrightarrow (X2 = X3))))))
 \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
 & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v5_rlvect_1 X0) \wedge \\
 & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 \\
 & X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
 & (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_rlsub_1 \\
 & X3 X0) \Rightarrow ((X1 \in k3_rlsub_1 X0 X2 X3) \Leftrightarrow (k3_rlsub_1 X0 X2 X3 = k3_rlsub_1 \\
 & X0 X1 X3))))))
 \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
 & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v5_rlvect_1 X0) \wedge \\
 & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 \\
 & X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
 & (\forall X2. (m1_rlsub_1 X2 X0) \Rightarrow (X1 \in k3_rlsub_1 X0 X1 X2)))
 \end{aligned} \tag{3}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 X0) \wedge (v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge (v5_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge (v7_rlvect_1 X0) \wedge (v8_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 \\ & X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\ & (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.((\\ & v1_rlvect_1 X3) \wedge (m1_rlsub_1 X3 X0)) \Rightarrow (\forall X4.((v1_rlvect_1 \\ & X4) \wedge (m1_rlsub_1 X4 X0)) \Rightarrow ((k3_rlsub_1 X0 X1 X3 = k3_rlsub_1 X0 X2 \\ & X4) \Rightarrow (X3 = X4)))))) \end{aligned}$$